

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA
ZA 2023. GODINU

"Veleprehrana" a.d. Banja Luka

Banja Luka, mart, 2024. godine

SADRŽAJ:

Izvještaj nezavisnog revizora	1-3
Bilans stanja	4
Bilans uspjeha	5
Izvještaj o promjenama na kapitalu	6
Bilans tokova gotovine	7
Napomene uz finansijske izvještaje	8-23

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Skupštini Društva i Upravnom odboru "Veleprehrana" a.d. Banja Luka

Mišljenje

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja „Veleprehrana” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu „Društvo”) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. 12.2023. godine, bilans uspjeha, izvještaj o promjenama u kapitalu i izvještaj o gotovinskim tokovima za godinu koja se završava na navedeni datum, kao i napomene uz finansijske izvještaje, uključujući pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. 12.2023. godine, njegovu finansijsku uspješnost i tokove gotovine za godinu koja se završava na navedeni datum u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Osnova za izražavanje mišljenja

Reviziju smo obavili u skladu s Međunarodnim standardima revizije (MSR) i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Naše odgovornosti, prema navedenim standardima, detaljnije su opisane u našem izvještaju u pasusu Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo od Društva, u skladu sa Etičkim kodeksom IESBA za profesionalne računovođe (Kodeks IESBA), zajedno sa etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj, i ispunili smo naše ostale etičke obaveze u skladu s tim zahtjevima. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dovoljni i odgovarajući za pružanje osnove za potrebe izražavanja našeg mišljenja.

Ključna pitanja revizije

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u vršenju revizije finansijskih izvještaja za tekući period.

U konkretnom slučaju to su pitanja formiranja potraživanja i prihoda od izdavanja nekretnina pod zakup. Društvo je u toku 2023. godine formiralo prihode po osnovu zakupa u iznosu od 1.246.725 KM. Prilikom obavljanja revizije finansijskih izvještaja proveli smo odgovarajuće testove da bi potvrdili iznos formiranih prihoda i potraživanja po ovom osnovu. Pribavili smo ugovore o zakupu i izvršili smo odabir pojedinih materijalno značajnijih ugovora koji su zaključeni sa zakupoprincipima kao i ispostavljenih faktura, upoređujući ih sa odredbama navedenih ugovora. Izvršena je provjera evidentiranja poslovnih transakcija koje se baziraju na predloženoj dokumentaciji. Uporedili smo iznose potraživanja sa iskazanim prihodima. Na osnovu provedenih procedura i kontrola nisu utvrđena odstupanja u odnosu na iskazane vrijednosti potraživanja i prihoda u finansijskim izvještajima Društva.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinitu prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, kao i za interne kontrole neophodne da bi se omogućilo sastavljanje i objektivna prezentacija finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne greške nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti, objelodanjujući, ako je primjenjivo, pitanja koja se odnose na nastavak poslovanja i korištenje računovodstvene osnove stalnosti poslovanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje, odgovorna su za nadzor nad procesom finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji u cjelini ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške, i da izdamo izvještaj nezavisnog revizora koji sadrži naše mišljenje. Razumno uvjeravanje je visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija obavljena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalno značajne pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu nastati usljed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako se razumno može očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu sa MSR, koristimo profesionalno prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima, nastalih usljed kriminalne radnje ili greške, osmišljavanje i obavljanje revizorskih procedura koje su odgovarajuće za te rizike i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbijede osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed kriminalne radnje je veći od rizika od materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed greške, jer kriminalna radnja može podrazumijevati tajne sporazume, falsifikovanje, namjerne propuste, pogrešne interpretacije, lažne iskaze, kao i zaobilaženje interne kontrole.

- Stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo osmislili revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i u svrhu izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola Društva.

- Ocjenjujemo adekvatnost primijenjenih računovodstvenih politika kao i prihvatljivost računovodstvenih procjena i sa njima povezanih objelodanjivanja izvršenih od strane rukovodstva.

- Donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti poslovanja, kao računovodstvene osnove, od strane rukovodstva, na osnovu pribavljenih revizijskih dokaza, zaključujemo postoji li materijalno značajna neizvjesnost u vezi sa događajima ili

okolnostima koji mogu izazvati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Ukoliko zaključimo da postoji materijalno značajna neizvjesnost, u obavezi smo da skrenemo pažnju u našem izvještaju nezavisnog revizora na odgovarajuća objelodanjivanja navedena u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modifikujemo naše mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima pribavljenim do datuma izdavanja našeg izvještaja nezavisnog revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu prouzrokovati da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.

- Ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objelodanjivanja, te razmatramo prikazuju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na takav način na koji se postiže istinita i objektivna prezentacija.

Mi komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog u vezi sa planiranim obimom i vremenom obavljanja revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući i one u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama, koji su otkriveni tokom revizije.

Licima ovlašćenim za upravljanje obezbjeđujemo izjavu da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtjeva u vezi sa nezavisnošću i da ćemo im saopštiti sve odnose i ostala pitanja za koja se u razumnoj mjeri može očekivati da mogu uticati na našu nezavisnost, i gdje je to primjenljivo, odgovarajuće mjere zaštite.

Od pitanja saopštenih licima ovlašćenim za upravljanje, određujemo ona pitanja koja su bila od najvećeg značaja u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i shodno tome predstavljaju ključna pitanja revizije. Mi opisujemo ova pitanja u našem izvještaju revizora, osim ukoliko zakon ili regulativa isključuju javno objelodanjivanje u vezi sa pitanjem ili, kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, odlučimo da pitanje ne bi trebalo da se saopšti u našem izvještaju zbog toga što se u razumnoj mjeri može očekivati da negativne posljedice saopštavanja prevaziđu korist za javni interes od saopštavanja tog pitanja.

Partner angažovanja na reviziji čiji je rezultat rada ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Mr Milica Šinik.

Društvo za reviziju
»CONTROL REVIEW« d.o.o.
Banja Luka,
20.03.2024.godine

Direktor
Mirjana Šinik

Ovlašćeni revizor
Mr Milica Šinik

BILANS STANJA (IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU)
Na dan 31. decembra 2023. godine
(U konvertibilnim markama)

	Napomene	Iznos na dan bilansa 31.12.2023.	Iznos na dan bilansa 31.12.2022.
Aktiva			
Stalna sredstva		16.500.021	16.171.438
Zemljište	3.1, 1	7.959.840	7.675.840
Građevinski objekti	3.1,3.2, 1	8.214.667	8.356.877
Postrojenja i oprema	3.1,3.2, 1	249.147	79.129
Avansi i NPO u pripremi	3.1,3.2, 1	15.320	-
Dugoročni finansijski plasmani	3.3, 2	61.047	59.592
Tekuća sredstva		1.019.269	1.069.453
Zalihe i dati avansi	3.4, 3	30.249	18.397
Kratkoročna potraživanja	3.5, 4	230.553	247.084
Kratkoročni finansijski plasmani		80.000	-
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	3.6, 5	630.469	803.649
Porez na dodatu vrijednost		-	323
Kratkoročna razgraničenja		48.000	
Bilansna aktiva		17.519.290	17.240.891
Pasiva			
Kapital		17.366.767	17.198.786
Akcijski kapital	4.1, 6	12.122.702	12.122.702
Rezerve	4.1, 6	208.645	206.754
Revalorizacione rezerve	4.1, 6	4.458.268	4.458.268
Pozitivni efekti vrednovanja finansijskih sredstava koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz ostali rezultat	4.1, 6	50.301	48.847
Neraspoređeni dobitak	4.1, 6	526.851	362.215
Dugoročne obaveze		-	-
Kratkoročne obaveze		152.523	42.105
Obaveze iz poslovanja	4.4, 7	85.584	27.639
Porez na dodatu vrijednost	4.4, 7	9.521	13.877
Obaveze za ostale poreze, doprinose i dr. dažbine	4.4, 7	660	589
Obaveze za porez na dobit	4.4, 7	15.732	-
Kratkoročna razgraničenja	4.6, 8	41.026	-
Poslovna pasiva		17.519.290	17.240.891

Napomene na narednim stranama
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

BILANS USPJEHA (IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU)
Za godinu koja se završava 31. decembra 2023. godine
(U konvertibilnim markama)

	<u>Napomene</u>	<u>31. decembar 2023.</u>	<u>31. decembar 2022.</u>
Poslovni prihodi		1.251.256	1.191.389
Ostali poslovni prihodi	5.1.1, 9	1.251.256	1.191.389
Poslovni rashodi		1.060.998	1.155.846
Troškovi materijala	5.1.2, 10	69.555	173.139
Troškovi goriva i energije	5.1.2, 10	103.331	109.865
Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	5.1.2, 10	426.698	415.524
Troškovi proizvodnih usluga	5.1.2, 10	159.223	174.317
Troškovi amortizacije i rezervisanja	5.1.2, 10	183.520	180.908
Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	5.1.2, 10	47.496	47.501
Troškovi poreza i doprinosa	5.1.2, 10	71.175	54.592
Poslovni dobitak		190.258	35.543
Finansijski prihodi		6.658	2.050
Prihodi po osnovu kamata	5.2.1, 11	1.229	1.629
Ostali finansijski prihodi	5.2.1, 11	5.429	421
Finansijski rashodi	5.2.2, 12	2.008	281
Dobitak redovne aktivnosti		194.908	37.312
Ostali prihodi	5.3.1, 13	-	500
Ostali rashodi	5.3.2, 14	1.444	-
Rashodi po osn.prom.rač.pol.i isp,gr.iz ran.god.		6.877	
Dobitak prije oporezivanja	4.1, 6	186.587	37.812
Tekući i odloženi porez na dobit		20.061	-
Neto dobitak perioda		166.526	37.812
Ukupni prihodi		1.257.914	1.193.939
Ukupni rashodi		1.071.327	1.156.127
Dobici utvrđeni direktno u kapitalu		-	-
Ukupan neto rezultat		166.526	37.812

Napomene na narednim stranama
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

„Veleprehrana“ a.d. Banja Luka

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU
Za godinu koja se završava 31. decembra 2023. godine
(U konvertibilnim markama)

	Akcijski kapital	Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu	Efekti vrednovanja finansijskih sredstava po fer vrijednosti	Zakonske rezerve	Neraspoređeni gubitak/dobitak	Ukupno
Stanje na dan 31. decembar 2021.godine	12.122.702	4.458.268	41.354	206.754	324.403	17.153.481
Dobit/(gubitak) za godinu				1.891	35.921	37.812
Ostali ukupni rezultat za godinu			7.493			7.493
Ukupna dobit/(gubitak)			7.493	1.891	35.912	45.305
Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka						
Stanje na dan 31. decembar 2022.godine	12.122.702	4.458.268	48.847	208.645	360.324	17.198.786
Dobit/(gubitak) za godinu					166.526	166.526
Ostali ukupni rezultat za godinu			1.455			1.455
Ukupna dobit/(gubitak)			1.455		166.526	167.981
Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka						
Stanje, 31. decembar 2023. Godine	12.122.702	4.458.268	50.302	208.645	526.850	17.366.767

Napomene na narednim stranama
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

„Veleprehrana“ a.d. Banja Luka

BILANS TOKOVA GOTOVINE (IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE)
Za godinu koja se završava 31.decembra 2023. godine
(U konvertibilnim markama)

	Godina koja se završava 31. decembra 2023.	Godina koja se završava 31.decembra 2022.
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	1.765.697	1.584.039
Prilivi od kupaca i primljeni avansi	1.754.540	1.584.039
Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	4.500	-
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	6.657	-
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	1.858.879	1.412.671
Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	1.291.305	869.797
Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	426.698	415.525
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	140.876	127.349
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	-	171.368
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	93.182	
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	-	-
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	-	-
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	-	-
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	-	-
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	80.000	-
Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	80.000	
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	80.000	-
UKUPNI PRILIVI GOTOVINE	1.765.697	1.584.039
UKUPNI ODLIVI GOTOVINE	1.938.879	1.412.671
NETO PRILIV GOTOVINE	-	171.368
NETO ODLIV GOTOVINE	173.182	-
Gotovina na početku obračunskog perioda	803.649	632.281
Gotovina na kraju obračunskog perioda	630.467	803.649

Napomene na narednim stranama
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Na osnovu rješenja Osnovnog suda u Banja Luci broj: U/I-1649/2001 od 28.08.2001.godine izvršen je upis promjene svojine dijela državnog kapitala i promjene oblika organizovanja u akcionarsko društvo Veleprehrana a.d. Banja Luka.

Rješenjem Osnovnog suda u Banja Luci broj:U/I-3003/05 od 12.04.2006.godine izvršen je upis usklađivanja djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i o registru jedinica razvrstavanja.

Rješenjem Okružnog privrednog suda Banja Luka broj:057-0-Reg-11-001789 od 20.09.2011. godine izvršen je upis usklađivanja odredaba osnivačkog akta Društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima (»Službeni glasnik Republike Srpske«, broj:127/08 i 58/09) i usklađivanje djelatnosti sa Uredbom o klasifikaciji djelatnosti (»Službeni glasnik Republike Srpske«, broj: 119/10). Sjedište Društva je u Banja Luci, Dunavska 1 c.

U sudskom registru su upisane sledeće djelatnosti:

- 10.72 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača,
- 10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca,kuskusa i sličnih proizvoda od brašna,
- 10.85 Proizvodnja gotove hrane,
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na velikohranom, pićima i duvanom,
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima,
- 56.10 Djelatnosti restorana i usluge dostave brze hrane,
- 68.20 Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenih nekretninama i ostale djelatnosti.

Prema Obavještenju o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge broj: BL-S_543/20 od 09.03.2020. godine, pretežna djelatnost Društva je pod šifrom 68.20 – iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup.

Matični broj Društva je 1041975 a registracija poreskog obveznika kod Poreske uprave je izvršena pod brojem 4400882880004. Registracija obveznika poreza na dodatu vrijednost je izvršena kod Uprave za indirektno oporezivanje Banja Luka pod brojem 400882880004.

Rješenjem Osnovnog suda u Banja Luci broj: 057-0-Reg-15-000018 od 24.02.2015. godine izvršen je upis promjene lica ovlaštenog za zastupanje, kao ovlašteno lice upisan je direktor Društva Dražen Gladović.

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci broj: 057-0-Reg-23-002504 od 11.12.2023. godine izvršen je upis promjene lica ovlaštenog za zastupanje. Razrješava se dužnosti direktora Dražen Gladović a kao lice ovlašteno za zastupanje imenuje se Ljubomir Gladović.

U toku 2023. godine najznačajniji prihodi Društva su ostvareni izdavanjem u zakup skladišnog i kancelarijskog prostora.

Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca na dan bilansiranja je 13.

Prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja Društvo koristi računovodstvene politike koje su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu koji je donijet u februaru mjesecu 2001.godine od strane Upravnog odbora i primjenjuje se od tog datuma.

Računovodstvena evidencija je bazirana na sledećim računovodstvenim propisima:

- Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (»Službeni glasnik Republike Srpske«, 78/20),
- Međunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja,
- Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (»Službeni glasnik Republike Srpske« 106/15),
- Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (»Službeni glasnik Republike Srpske« 63/16), Pravilnik o sadržini i formi obrasca Izvještaja o promjenama u kapitalu (»Službeni glasnik Republike Srpske« 49/15).

Finansijski izvještaji Društva su sastavljeni u skladu sa načelom stalnosti poslovanja.

Na osnovu člana 5. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, Društvo je razvrstano u malo pravno lice.

2. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

2.1. RAČUNOVODSTVENA NAČELA

Pri sačinjavanju finansijskih izvještaja Društvo se pridržava sledećih načela:

2.1.1. NAČELO STALNOSTI iz koga proizilazi da imovinski, finansijski i prinosni položaj društva kao i ekonomska politika zemlje i ekonomske prilike u okruženju omogućuje poslovanje u neograničenom roku iz čega proizilazi privremenost i povremenost izveštavanja, kao i obaveznost procenjivanja po nabavnoj cijeni i cijeni koštanja osim u slučajevima primjena načela impariteta.

2.1.2. NAČELO DOSLEDNOSTI koje podrazumijeva da se način procenjivanja u dužem vremenskom razdoblju ne mijenja, a ako do promjene ipak dođe u Aneksu se iskazuje efekat promjene i obrazlaže razlog promene.

2.1.3. NAČELO REALIZACIJE po kome se u bilansu uspjeha mogu uključiti samo realizovani (tržišno potvrđeni) dobiti.

2.1.4. NAČELO IMPARITETA (nejednake vrijednosti), koje zahtijeva bilansiranje imovine po najnižoj a obaveza po najvišoj vrijednosti što ima za posledicu odmjeravanje rashoda na više a prihoda na niže, kao i uzimanje u obzir obezvrjeđenja (depresijacije) i rezervisanja nazavisno da li je rezultat dobitak ili gubitak.

2.1.5. NAČELO UZROČNOSTI PRIHODA I RASHODA po kome se uzimaju u obzir svi prihodi i svi rashodi datog obračunskog perioda bez obzira na momenat naplate prihoda (fakturisana realizacija) i momenata plaćanja po osnovu rashoda.

2.1.6. NAČELO POJEDINAČNOG PROCJENJIVANJA IMOVINE I OBAVEZA pri čemu eventualna grupna procenjivanja radi racionalizacije proističu iz pojedinačnog procenjivanja.

2.1.7. NAČELO INDENTITETA BILANSA po kome bilans otvaranja poslovnih knjiga za tekuću godinu mora da bude identičan zaključnom bilansu za prethodnu godinu.

3. PROCJENJIVANJE IMOVINE

3.1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

U nekretnine postrojenja i opremu spadaju: zemljišta, građevinski objekti, postrojenja i oprema i investicione nekretnine.

U momentu nabavke ova imovina se vrednuje po nabavnoj vrijednosti. Nakon početnog priznavanja po nabavnoj vrijednosti građevinski objekti, postrojenja, oprema vrednuju se po sadašnjoj vrijednosti (nabavna vrijednost umanjena za iznos obračunate amortizacije).

Sadašnja vrijednost građevinskih objekata, postrojenja, opreme i investicione imovine uvećava se za naknadne troškove po osnovu troškova adaptacije, zamjene dijelova i troškova generalnih popravki pod uslovom da se ovi troškovi mogu izmjeriti i da oni produžuju korisni vijek ili povećavaju učinak sredstva.

Nakon početnog vrednovanja kada knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od vladajućih tržišnih cijena na dan bilansa, vrši se procjena nekretnina, postrojenja i opreme ili putem ponovne nabavne cijene ili putem revalorizacije. Pozitivni efekti ove procjene povećavaju revalorizacionu rezervu, a negativni efekti smanjuju revalorizacionu rezervu, a ako revalorizacione rezerve nema negativni efekat povećava rashod obezvrjeđenjem imovine u bilansu uspjeha.

3.2. AMORTIZACIJA

Osnovica za obračun amortizacije nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, izuzimajući zemljište je nabavna odnosno revalorizovana nabavna vrijednost. Metod obračuna amortizacije je linearni odnosno proporcionalni (paragraf 62 MRS 16- Nekretnine, postrojenja i oprema).

Prilikom obračuna amortizacije Društvo koristi slijedeće amortizacione stope:

- građevinski objekti 1,00% do 2,00%
- oprema 5,00% do 25,00%

3.3. OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Ostali dugoročni finansijski plasmani se odnose na finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali rezultat- vlasnički instrumenti. Uključena su u listu kotacije na berzi i vrednuju se po berzanskoj cijeni na dan bilansa. Pozitivni efekti evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve a negativni na teret ranije ostvarene revalorizacione rezerve a ako te rezerve nema na teret rashoda obezvrjeđenja.

3.4. ZALIHE I DATI AVANSI

U zalihe spadaju: zalihe materijala.

Zalihe materijala, rezervnih dijelova, inventara sa jednokratnim otpisom i robe procjenjuju se po nabavnoj vrijednosti, koja obuhvata fakturnu vrijednost dobavljača i zavisne troškove nabavke. Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih dijelova, sitnog inventara i robe vrši se po prosječnoj nabavnoj cijeni.

Dati avansi se procjenjuju po nominalnoj vrijednosti.

3.5. POTRAŽIVANJA OD PRODAJE I DRUGA POTRAŽIVANJA

Potraživanja od prodaje i druga potraživanja obuhvataju: potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, usluga i robe, druga kratkoročna potraživanja i porez na dodatu vrijednost.

Kratkoročna potraživanja procjenjuju se po nominalnoj vrijednosti umanjenoj za indirektni otpis, po odluci rukovodstva, vjerovatno nenaplativih potraživanja odnosno za direktni otpis ako je nenaplativost potraživanja dokumentovana.

3.6. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

U kratkoročne finansijske plasmane spadaju: kratkoročni krediti povezanim pravnim licima, kratkoročni krediti u zemlji i inostranstvu i ostali finansijski plasmani. Dati krediti se procjenjuju po nominalnoj vrijednosti.

3.7. GOTOVINA I EKVIVALENTI GOTOVINE

U gotovinu i ekvivalente gotovine Društva spadaju: poslovni računi i blagajna

Gotovina se procjenjuje po nominalnoj vrijednosti. Depoziti po viđenju i gotovina u stranoj valuti procjenjuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa.

3.8. KRATKOROČNA RAZGRANIČENJA

Aktivna kratkoročna razgraničenja obuhvataju potraživanja za nefakturisani prihod i ostala aktivna razgraničenja.

4. PROCJENJIVANJE PASIVE

4.1. KAPITAL

U kapital spadaju: osnovni kapital, zakonske rezerve, revalorizacione rezerve, neraspoređeni dobitak ranijih godina i tekuće godine, efekti vrednovanja finansijskih sredstava koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat.

Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrijednosti.

Gubitak iz ranijih godina je ispravka vrijednosti kapitala. Neralizovani gubici po osnovu vrednovanja finansijskih sredstava su ispravka vrijednosti kapitala.

4.2. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I DRUGE OBAVEZE

U obaveze prema dobavljačima i druge obaveze spadaju: obaveze iz poslovanja, obaveze po osnovu zarada i naknada zarada, druge obaveze, osim obaveze za učešće u dobitku i obaveze za porez na dodatu vrijednost.

Obaveze iz poslovanja u nacionalnoj valuti iskazuju se u neplaćenom iznosu a u stranoj valuti iskazuju se posrednjem kursu na dan bilansa.

Obaveze za porez na dodatu vrijednost odnose se na obračunat porez na dodatu vrijednost kupcima u iznosu koji nije kompenziran sa obračunatim porezom na dodatu vrijednost od strane dobavljača i po osnovu uvoza i nije plaćen fiskusu.

4.3. TEKUĆE OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT

Tekuće obaveze za porez na dobit obuhvataju neplaćeni porez na dobitak.

4.4. KRATKOROČNA RAZGRANIČENJA

U pasivna kratkoročna razgraničenja spadaju: razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja i ostala pasivna razgraničenja.

5. PRIHODI I RASHODI

5.1. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI

5.1.1. Poslovne prihode čine:

- prihodi od zakupnina i ostali poslovni prihodi,
- prihodi od podsticaja i drugi slični prihodi.

5.1.2. Poslovne rashode čine: troškovi materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada zarada, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi nezavisni od rezultata. Svi rashodi se priznaju nezavisno od plaćanja.

5.2. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

5.2.1. Finansijske prihode čine: prihodi od kamata i ostali finansijskih prihodi.

5.2.2. Finansijske rashode čine: kasa skonto odobren kupcima i ostali finansijski rashodi.

5.3. OSTALI PRIHODI I RASHODI

5.3.1. Ostale prihode čine: prihodi od prodaje opreme, od smanjenja obaveza i ostali prihodi.

5.3.2. Ostale rashode čine: rashodi po osnovu otpisa potraživanja od kupaca i ostali rashodi.

6.1. POREZ NA DOBITAK

Porez na dobitak se obračunava u skladu sa Zakonom o porezu na dobit »Službeni glasnik Republike Srpske«, broj: 94/15, dopuna 1/17 i 58/19. Poreska osnovica utvrđuje se poreskim bilansom i poreskom prijavom a poreska stopa ja 10% od iznosa dobitka utvrđenog u poreskom bilansu.

1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

	U KM				
	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Objekti i oprema u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost:					
Stanje na početku godine	7.675.840	12.739.186	1.257.239		21.672.265
Povećanja:	284.000	0	211.328	15.320	510.648
Nove nabavke	284.000	0	211.328	15.320	510.648
Smanjenja:	0	0	0		0
Stanje na kraju godine	7.959.840	12.739.186	1.468.567	15.320	22.182.913
Kumulirana ispravka vrijednosti:					
Stanje na početku godine	0	4.382.309	1.178.110		5.560.419
Povećanja:	0	142.210	41.310	0	183.520
Amortizacija	0	142.210	41.310	0	183.520
Smanjenja:	0	0	0		0
Stanje na kraju godine	0	4.524.519	1.219.420	0	5.743.939
Neto sadašnja vrijednost:					
31.12.2023. godine	7.959.840	8.214.667	249.147	15.320	16.438.974
Neto sadašnja vrijednost:					
31.12.2022. godine	7.675.840	8.356.877	79.129		16.111.846

Vrijednost zemljišta od 7.675.840 KM se odnosi na trajno pravo korištenja gradskog građevinskog zemljišta. Društvo ima trajno pravo korištenja na zemljištu koje je upisano u ZK uložak broj: 12902 površina 34.216 m², Zk uložak broj: 2043 površina 15.121 m², ZK uložak broj: 12907 površina 3.994 m² i ZK uložak broj: 13656 površine 15.860 m². Zemljište i građevinski objekti su razgraničeni između Društva i Veletekstil a.d. Banja Luka.

U toku 2023. godine izvršeno je povećanje nabavne vrijednosti zemljišta novom nabavkom u iznosu od 284.000 KM, na osnovu notarski ovjerenog ugovora broj OPU-331/2023 od 15.03.2023. godine. Zemljište je uvedeno u listu nepokretnosti broj 3 k.o. Šargovac a nepokretnost je označena kao k.č. broj 476 Motićka u površini od 7.803 m².

U tekućoj godini nije bilo nabavke građevinskih objekata. Na nekretninama Društva nije uknjižena hipoteka.

Stalna sredstva u pripremi se odnose na projekat renoviranja i preuređenja skladišta.

U toku 2023. godine je izvršena nabavka opreme nabavne vrijednosti 211.328 KM.

2. UČEŠĆA U KAPITALU I OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

	U KM	
	Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	Ukupno
BRUTO VRIJEDNOST		
Vrijednost na početku godine	113.910	113.910
Povećanje	0	0
Smanjenje	0	0
Vrijednost na kraju godine	113.910	113.910
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI		
Vrijednost na početku godine	54.318	54.318
Povećanje	9.921	9.921
Smanjenje	11.376	11.376
Vrijednost na kraju godine	52.863	52.863
NETO VRIJEDNOST		
31.12.2023. godine	61.047	61.047
31.12.2022. godine	59.592	59.592

Dugoročni finansijski plasmani se odnose na ulaganje u akcije domaćih emitenata a klasifikovana su kao finansijska sredstva raspoloživa za prodaju. Na dan bilansiranja izvršeno je svođenje vrijednosti ulaganja na tržišnu vrijednost. Daje se analitički pregled vrijednosti izvršenih ulaganja na dan bilansiranja:

Elektrokrajina a.d. Banja Luka	974,32 KM	10.256 akcija
ONIF Future fund a.d. Banja Luka	44.449,75 KM	2.892 akcije
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	5.372,77 KM	11.170 akcija
OAIF Maximus fond a.d. Banja Luka	10.249,76 KM	1.160 akcija
Ukupno:	61.046,60 KM	

3. ZALIHE I DATI AVANSI

	U KM	
	31. decembra 2023.	31. decembra 2022.
1. Materijal	14.628	15.535
I Zalihe – ukupno	14.628	15.535
1. Bruto dati avansi	15.621	2.862
II Dati avansi - ukupno	15.621	2.862
III ZALIHE I DATI AVANSI	30.249	18.397

Zalihe materijala se odnose na lož ulje koje se koristi za grijanje upravne zgrade. Zaliha lož ulja je potvrđena popisom na dan bilansiranja.

4. POTRAŽIVANJA OD PRODAJE I DRUGA POTRAŽIVANJA

	U KM			
	Kupci u zemlji	Druga kratkoročna potraživanja	Porez na dodatu vrijednost	Ukupno
Bruto stanje na početku godine	235.879	11.205	323	247.407
Bruto stanje na kraju godine	230.553	0	0	230.553
Ispravka vrijednosti na početku godine	0	0	0	0
Ispravka vrijednosti na kraju godine	0	0	0	0
NETO STANJE				
31.12.2023. godine	230.553	0	0	230.553
31.12.2022. godine	235.879	11.205	323	247.407

Potraživanja od kupaca su formirana po osnovu ispostavljenih faktura za zakup, struju, vodu, smeće odnosno održavanje čistoće, telefon i ostalo prema potrebi. Sa svakim zakupcem se zaključuje ugovor o zakupu kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

Društvo je usklađivalo potraživanja sa kupcima putem Izvoda otvorenih stavki na dan 31.10.2023.godine. Kupci su potvrdili iskazana stanja 83,44%.

5. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

	U KM	
	Kratkoročni krediti i plasmani povezanim pravnim licima	Ukupno
Bruto stanje na početku godine	0	0
Bruto stanje na kraju godine	80.000	80.000
Ispravka vrijednosti na početku godine	0	0
Ispravka vrijednosti na kraju godine	0	0
NETO STANJE		
31.12.2023. godine	80.000	80.000
31.12.2022. godine	0	0

Na osnovu ugovora o zajmu pravnom licu »Deltastar Trade« d.o.o. Banja Luka u iznosu od 80.000 KM formirano je potraživanje u navedenom iznosu. Rok povrata zajma je 20.06.2024. godine.

6. GOTOVINA I EKVIVALENTI GOTOVINE

	U KM	
	31. decembra 2023.	31. decembra 2022.
1. Poslovni računi - domaća valuta	628.950	801.218
2. Poslovni računi - strana valuta	217	1.997
3. Blagajna - domaća valuta	1.300	434
Gotovina i ekvivalenti gotovine - ukupno (1 do 3)	630.467	803.649

Društvo ima otvorene poslovne račune kod sledećih banaka: UniCredit bank a.d. Banja Luka i Atos bank a.d. Banja Luka.

7. KRATKOROČNA RAZGRANIČENJA

	U KM	
	31. decembra 2023.	31. decembra 2022.
1. Ostala aktivna razgraničenja	48.000	0
Kratkoročna razgraničenja - ukupno	48.000	0

Kratkoročna aktivna razgraničenja se odnose na unaprijed naplaćen zakup hladnjače-komore, po osnovu ugovora o zakupu sa pravnim licem »Yimor« d.o.o.

8. KAPITAL

	U KM	
	31. decembra 2023.	31. decembra 2022.
1. Akcijski kapital	12.122.702	12.122.702
I. Osnovni kapital – ukupno	12.122.702	12.122.702
1. Zakonske rezerve	208.645	206.754
II. Rezerve – ukupno	208.645	206.754
1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije stalnih sredstava	4.458.268	4.458.268
2. Nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	50.301	48.847
III. Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobitci i gubici (1 i 2)	4.508.569	4.507.115
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	360.325	324.403
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	166.526	37.812
IV. Neraspoređeni dobitak (1 i 2)	526.851	362.215
KAPITAL (I do IV)	17.366.767	17.198.786

Akcijski kapital upisan u sudskom registru iznosi 12.122.702 KM. Akcijski kapital je podijeljen na 12.122.702 obične akcije klase A, nominalne vrijednosti 1 KM za jednu akciju.

Prema podacima Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, koji vodi knjigu akcionara, ukupan broj akcionara Društva na dan 31.12.2023.godine je 219 a struktura akcionara je slijedeća:

Gladović Ljubomir, Banja Luka	29,25 %
Rašković Ostoja, Laktaši	16,28 %
Mijatović Miodrag, Novi Grad	9,23 %
Jokić Nikola, Banja Luka	7,22 %
DUIF Kristal Invest AD - OMIF Maximus fund, Banja Luka	6,15 %
PREF AD, Banja Luka	5,76 %
DUIF Kristal Invest AD - OAIF Future fund, Banja Luka	5,43 %
DUIF Management Solutions OAIF VIB fond, Banja Luka	4,76 %
Raiffeisen bank D.d. BH Sarajevo-Kastodi, Sarajevo	3,71 %
Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka	2,88 %
DUIF Menagement Solutions OAIF Profit plus, Banja Luka	1,59 %
Ostali akcionari	7,74%
Ukupno:	100,00 %

Odlukom Skupštine akcionara Društva ostvarena dobiti u 2022. godini u iznosu od 37.812 KM je ostala na neraspoređenoj dobiti.

Revalorizacione rezerve su formirane po osnovu procjene građevinskih objekata iz ranijih godina. Društvo je ostvarilo neto dobit tekuće godine u iznosu od 166.526 KM.

9. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I DRUGE OBAVEZE I TEKUĆE OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT

	U KM	
	31. decembra 2023.	31. decembra 2022.
1. Priljeni avansi, depoziti i kaucije	48.555	23
2. Dobavljači u zemlji	37.029	27.616
I Obaveze iz poslovanja - ukupno (1 i 2)	85.584	27.639
II Obaveze za porez na dodatnu vrijednost	9.521	13.877
1. Obaveze za poreze, carine i druge dažbine	660	589
III Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine bez tekućih obaveza za porez na dobit	660	589
Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze - ukupno (I do III)	95.765	42.105
Tekuće obaveze za porez na dobit	15.732	0

Kratkoročne obaveze se uglavnom odnose na obaveze prema dobavljačima u zemlji. Društvo je usklađivalo stanje obaveza prema dobavljačima na osnovu primljenih Izvoda otvorenih stavki krajem 2023. godine.

10. KRATKOROČNA RAZGRANIČENJA

	U KM	
	31. decembra 2023.	31. decembra 2022.
1. Obračunati prihodi budućeg perioda	41.026	0
Kratkoročna razgraničenja - ukupno	41.026	0

Kratkoročna razgraničenja se odnose na avansnu fakturu po unaprijed naplaćenom zakupu hladnjače.

11. POSLOVNI PRIHODI

	U KM	
	31. decembra 2023.	31. decembra 2022.
1. Prihodi od premija, subvencija, dotacija	4.500	0
2. Prihodi od zakupnina	1.246.725	1.188.281
3. Prihodi od donacija	0	3.108
4. Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	31	0
I Drugi poslovni prihodi - ukupno (1 do 4)	1.251.256	1.191.389
POSLOVNI PRIHODI - UKUPNO	1.251.256	1.191.389

12. POSLOVNI RASHODI

	U KM	
	31. decembra 2023.	31. decembra 2022.
1. Troškovi ostalog (režijskog) materijala	69.555	173.139
2. Troškovi goriva i energije	103.331	109.865
I Troškovi materijala - ukupno (1 i 2)	172.886	283.004
1. Troškovi bruto zarada	361.442	347.569
2. Troškovi bruto naknada zarada	0	7.738
3. Troškovi bruto naknada članovima upravnog odbora	49.975	49.602
4. Troškovi bruto ostalih ličnih rashoda	15.281	10.615
II Troškovi bruto zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (1 do 4)	426.698	415.524
III Troškovi amortizacije	183.520	180.908
1. Troškovi transportnih usluga	37.991	37.668
2. Troškovi usluga održavanja	97.354	109.080
3. Troškovi zakupnina	12.000	12.000
4. Troškovi reklame i propaganda	4.133	1.933

5. Troškovi ostalih usluga	7.745	13.636
IV Troškovi proizvodnih usluga - ukupno (1 do 5)	159.223	174.317
1. Troškovi neproizvodnih usluga	9.530	4.401
2. Troškovi reprezentacije	20.037	26.658
3. Troškovi premije osiguranja	8.855	8.699
4. Troškovi platnog prometa	1.293	1.492
5. Troškovi članarina	1.242	1.006
6. Troškovi poreza	70.813	54.237
7. Troškovi doprinosa	362	355
8. Ostali nematerijalni troškovi	6.539	5.245
V Nematerijalni troškovi - ukupno (1 do 8)	118.671	102.093
Ostali poslovni rashodi - ukupno (IV i V)	277.894	276.410
POSLOVNI RASHODI - UKUPNO (I do V)	1.060.998	1.155.846

13. FINANSIJSKI PRIHODI

	U KM	
	31. decembra 2023.	31. decembra 2022.
1. Prihodi od kamata	1.229	1.629
2. Ostali finansijski prihodi	5.429	421
Finansijski prihodi - ukupno (1 i 2)	6.658	2.050

14. FINANSIJSKI RASHODI

	U KM	
	31. decembra 2023.	31. decembra 2022.
1. Ostali finansijski rashodi	2.008	281
Finansijski rashodi - ukupno	2.008	281

15. OSTALI PRIHODI

	U KM	
	31. decembra 2023.	31. decembra 2022.
1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	0	500
I Ostali prihodi - ukupno	0	500
OSTALI PRIHODI - UKUPNO	0	500

16. OSTALI RASHODI

	U KM	
	31. decembra 2023.	31. decembra 2022.
1. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	1.444	0
I Ostali rashodi - ukupno	1.444	0
591 - Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina	6.877	0
II Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina - ukupno (1+2)	6.877	0
OSTALI RASHODI - UKUPNO (I do II)	8.321	0

17. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE

Društvo vodi sudske sporove u kojima se pojavljuje kao tužilac. Pokrenuti su sudski sporovi za naplatu potraživanja od kupaca u ukupnom iznosu od 20.737 KM.

Protiv Društva nema pokrenutih sudskih sporova.

16. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSIRANJA

Nakon datuma bilansiranja nije bilo poslovnih transakcija i događaja koji bi imali materijalno značajne efekte na finansijske izvještaje Društva.

17. POVEZANA LICA

Povezano pravno lice je "Euro Fany" d.o.o. Novi Grad. U 2023. godini promet sa povezanim licem kao dobavljačem je bio 39.830 KM a stanje obaveza na dan bilansiranja iznosi 0 KM. Transakcija sa povezanim licem kao kupcem u 2023. godini nije bilo. U tekućoj godini je povezanom licu data pozajmica u iznosu od 50.000 KM koja je vraćena u cjelosti u tekućoj godini. Obračunate su kamate na pozajmicu u iznosu od 1.229 KM koje su naplaćene u toku godine.

Povezano pravno lice je "Deltastar Trade" d.o.o. Banja Luka. U 2023. godini promet sa povezanim licem po osnovu kratkoročne pozajmice je iznosio 80.000 KM. Stanje obaveza na dan bilansiranja iznosi 80.000 KM.

18. VANBILANSNA EVIDENCIJA

Iznos u vanbilansnoj evidenciji od 334.228 KM se odnosi na zemljište evidentirano kao trajno pravo korištenja, izdvojeno u postupku pripreme društav za privatizaciju prilikom izrade Početnog bilansa stanja. Društvo nije iskazalo vanbilansnu evidenciju u Bilansu stanja za 2023. godinu.

19. PORESKI RIZICI

Republika Srpska i Bosna i Hercegovina trenutno imaju više zakona koji regulišu razne poreze uvedene od strane nadležnih organa. Porezi koji se plaćaju uključuju PDV, porez na dobit i porez na plate, zajedno sa drugim porezima. Za razliku od razvijenih tržišnih privreda zakoni kojima se regulišu ovi porezi nisu bili primjenjivani duže vrijeme, te ne postoji dugogodišnja praksa primjene, a sa druge strane propisi kojima se vrši implementacija ovih zakona često su nejasni ili ne postoje. Iz ovog razloga, često se javljaju razlike u mišljenju među državnim ministarstvima i organizacijama u vezi sa pravnom interpretacijom zakonskih odredbi što može dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa. Poreske prijave su predmet kontrole i pregleda od strane više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje jako strogih kazni i zateznih kamata. Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. To može dovesti do osporavanja transakcija od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. U skladu sa Zakonom o poreskoj upravi Republike Srpske, period zastarjelosti poreske obaveze ja 5 godina.

To praktično znači da poreske vlasti imaju pravo da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bude značajniji od onog u zemljama sa razvijenim poreskim sistemom.